



The Mysore Gazette.

Vol. 47.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 7.

BANGALORE, THURSDAY, FEBRUARY 15, 1912.

PART II.

JUDICIAL DEPARTMENT.

BANGALORE DISTRICT.

Memo dated 20th January 1912.

Currency Notes to the value of Rs. 4,000/- as noted below are reported to have been stolen from a room in Sri Raghavendraswami Matt in Nanjangud Town on the night of 16th January 1912:

Serial No.	Note No.	Circle.	Value.	Serial No.	Note No.	Circle.	Value.
			Rs.				Rs.
1.	65404 BB59	... Madras	... 100	24.	71001 BB60	... Madras	... 100
2.	25660 BB29	... Do	... 100	25.	07011 BB27	... Do	... 100
3.	72742 BB26	... Do	... 100	26.	32581 BB61	... Do	... 100
4.	17859 BB59	... Do	... 100	27.	51086 BB28	... Do	... 100
5.	52103 BB59	... Do	... 100	28.	97018 BB60	... Do	... 100
6.	52102 BB59	... Do	... 100	29.	81077 BB28	... Do	... 100
7.	48161 BB27	... Do	... 100	30.	78582 BB	... Do	... 50
8.	48166 BB28	... Do	... 100	31.	54271 BB54	... Do	... 20
9.	36661 BB24	... Do	... 100	32.	01794 BB54	... Do	... 20
10.	00823 BB7	... Do	... 100	33.	11182 BB42	... Do	... 10
11.	89330 BB29	... Do	... 100	34.	47830 BB64	... Do	... 100
12.	98826 BB26	... Do	... 100	35.	67130 BB27	... Do	... 100
13.	08444 BB28	... Do	... 100	36.	57062 BB64	... Do	... 100
14.	33914 BB24	... Do	... 100	37.	41075 BB63	... Do	... 100
15.	95471 BB29	... Do	... 100	38.	43366 BB64	... Do	... 100
16.	39188 BB59	... Do	... 100	39.	26139 BB7	... Do	... 100
17.	02927 SA22	... Bombay	... 100	40.	31382 BB7	... Do	... 100
18.	50179 SA22	... Do	... 100	41.	51895 BB7	... Do	... 100
19.	50180 SA22	... Do	... 100	42.	54235 BB7	... Do	... 100
20.	34105 SA22	... Do	... 100	43.	67942 BB7	... Do	... 100
21.	89375 BB59	... Madras	... 100				
22.	82754 BB4	... Do	... 100				
23.	12527 BB2	... Do	... 100				
						Total	4,000

Any information leading to the discovery of the above notes may be kindly communicated to the Superintendent of Police, Mysore District.

B. S. RANOOJI RAO,
Superintendent of Police.